



Trebinje, 23.mart 2021.

## **SAOPŠTENJE**

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 173. (stotinusedamdesetojtrećoj) redovnoj sjednici, održanoj 23. marta 2021. u Trebinju, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti, prema tačkama dnevnog reda iz obavještenja za javnost broj: 01-235-1/21 od 17. marta 2021. godine te je donijela odluke kako slijedi:

### **DNEVNI RED**

1. Nakon razmatranja, usvojeni su:
  - a. Zapisnik sa 171. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 12. marta 2021. godine i
  - b. Zapisnik sa 172. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 15. marta 2021. godine.
2. Nakon razmatranja prijedloga rješenja o izmjeni dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine, po zahtjevu Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće, akcionarsko društvo Trebinje, doneseno je rješenje o izmjeni dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu "Krupac", privrednog društva "SAS" d.o.o. Priboj, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje mala hidroelektrana "Krupac" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Biogasnu elektranu "BUFFALO ENERGY GOLD - MG", Društva sa ograničenom odgovornošću "GOLD - MG" Donji Žabar, doneseno je rješenje o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje Biogasna elektrana "BUFFALO ENERGY GOLD - MG", kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Ostoje Ždrnje iz Mrkonjić Grada, protiv Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja.